

# Vuk'uzenzele



Produced by Government Communications (GCIS)

English/Tshivenda

| Thafamuhwe 2019 Khandiso 1

## Budgeting for a brighter future

**FINANCE MINISTER** Tito Mboweni has called on the nation to embrace President Cyril Ramaphosa's State of the Nation Address task list, so that we can become a better South Africa.

**D**uring his recent Budget Speech in Parliament, Minister Mboweni assured South Africans that the country is on a bold new path and spoke about what government plans to do for the nation and its citizens.

citizens.

The Minister said that the Budget focuses on six areas. These include achieving a higher rate of economic growth; increasing tax collection; reasonable, affordable expenditure; stabilising and reducing debt; re-configuring state-owned enterprises (SOEs); and managing the public sector wage bill.

"Taxes raised in wealthier areas fund poorer provinces and municipalities. In this budget, 47.9 percent of nationally-raised funds have been allocated to national government, 43 percent to provinces and 9.1 percent to local government. Pro-poor spending continues to grow in real terms," he said.

● **Cont. page 2**

● **ECONOMIC GROWTH**


● **TAX**

● **EXPENDITURE**

● **DEBT**

● **SOEs**

● **WAGE BILL**



■ Finance Minister Tito Mboweni delivers the Budget Speech.

### Social grant increases



R80 – Increase for old age, disability, war veterans and care dependency grants.  
R40 – Increase for the foster care

### Health



R717 billion – For health services, including the National Health Insurance.

### Education



R30 billion – To build new schools and maintain infrastructure.



ALSO AVAILABLE ON:



@VukuzenzeleNews



Vuk'uzenzele

Websites: [www.gcis.gov.za](http://www.gcis.gov.za)

[www.vukuzenzele.gov.za](http://www.vukuzenzele.gov.za)

E-mail: [vukuzenzele@gcis.gov.za](mailto:vukuzenzele@gcis.gov.za)

Tel: (+27) 12 473 0353

**FREE COPY**

**Did you know?** THE 2019 ELECTIONS WILL BE HELD ON 8 MAY 2019

# Vhashumi vha zwa mutakalo vha vhaswa vha thusa kha vhupo ha mahayani ngei KZN

**M**EC wa zwa Mutakalo wa KwaZulu-Natal Dokotela Vho Sibongiseni Dhlomo vho tshumela kha zwa mutakalo vhaswa uri vha litshe zwa u sokou dzula fhethu huthihi vha bve vha ye kha vhupo ha mahayani u thusa vhadzulapo vhane vha toḡa ndondolamutakalo.

MEC vho vha vha tshi khou amba zwenezwino ngei Durban, kha wekishopho ya u divhadza na u sumbedza maitele na mashumele kha matshudeni a 268. Vha bvaho kha dziyunesithi u mona na shango nahone vho thoma tshumelo ya vhadzulapo ya miḡwedzi ya 12 mathomoni a Phando.

Tshigwada tsha 2019 tsha vhaofisiri vha tshumelo ya vhadzulapo tshi katela madokotela a zwa maḡo, madokotela a zwa nyonyoloso ya marambo na misipha, madokotela a zwa muhumbulo, madokotela a zwa muambo (*speech therapists*), na madokotela a thaidzo dza zwa u pfa (*audiologists*).



Vhashumi vha zwa mutakalo vha fhiraho 200 vho lugela u shumela vhadzulapo kha vhupo ho fhambanaho ha KwaZulu-Natal sa tshipiḡa tsha vhpufumbudzi ha mushumo.

U thomiwa ha tshumelo ya vhadzulapo ya khombekhombe kha zwa mutakalo zwo thoma nga ḡwaha wa muvhalelano wa 1998/99, fhasi ha muvhuso wa Muphuresindennde wa kale Vho Nelson Mandela. Naho zwo thoma zwo sedza kha madokotela na madokotela a zwa maḡo, zwo divhadzwa na kha vhaḡwe vhashumi vha ndondolamutakalo, zwi tshi katela vhaḡetshedzi vha dzi-lafho (*therapists*) na manese.

MEC Vho Dhlomo vho amba uri: "Vhonzhi ha tshumelo dzo ḡetshedzwaho nga vhaḡetshedzi vha dzilafho

(*therapist*) a dzi sokou wana-la (kha vhupo ha mahayani). A ni dzi vhoni. U tendela vhaswa avha vha tshi ya kha vhupo uvhu zwo fhungudza ḡhoḡea ya vhatu vhane vha tambudzwa nga masiandaitwa a "*hypertension*", swigiri, vhuomamiraḡo, u ḡa vhuḡoni ha ḡoroboni hune ha vha na vhuḡzhi ha vhomakone avha.

Dokotela wa maḡo Vho Frieda Maritz, vha bvaho Tshwane, vho guda Yuni- vesithi ya Pretoria. Vho thoma vha vhwewa ngei Sibadela tsha Ekhombe, musi vha sa athu pfukiselwa Kijiniki

"U kona u ḡetshedza tshumelo dza mutakalo kha vhatu vha sa koni u dzi swikela zwi a vhwedza."

ya Hlengisizwe. Vho Maritz vho amba uri: "Ndo takala nga maḡa u vha nḡa ha Durban. Ekhombe ho vha hu mahayani, fhedzi zwo vha u wana tshenzhemo. Ndo guda zwinzhi malugana na mushumo wanga. Ndi khou lavhelela u guda u amba Tshizulu, na u kona u divha vhadzulapo khwiḡe na u ita tshanduko".

Vho Nombongo Ntswayi, dokotela wa thaidzo dza zwa u pfa (*audiologists*) a bvaho ḡoroboni ya Kapa, vho ḡifhe- lwa nga vhege dzavho dza u thoma vhe Christ the King Hospital ngei Ixopo, he vha

vhwewa hone.

Vho Ntswayi vho amba uri: "U shuma na vhatu vha bvaho kha vhadzulapo ha Ixopo, u ya kona u vho- na ḡiḡwe sia ḡa vhutshilo wa kona u pfesesa vhatu. U kona u ḡetshedza tshumelo dza mutakalo kha vhatu vha sa koni u dzi swikela zwi a vhwedza.

Vho Yashnita Ramsunder, dokotela wa malwadze a zwa muhumbulo vho guda- ho Yunivesithi ya Cape Town, vha wanala Kijiniki ya Gamalakhe, nḡa ha Port Shepstone. Vho Ramsunder vho amba uri: "Ndo takala nga maḡa he nda vhwewa hone. Ndi shumela kijiniki dza ḡahe. Zwine nda khou lavhelela zwone nga maḡa ḡaḡwaha ndi u thusa vhashayi vha shayesaho, u thusa vhatu vha re na vhuholef- hali uri vha kone u ḡiime- la tshitshavhani, na u ita tsivhudzo nga ha mutakalo wa muhumbulo na vhuhole- fhali, ngauri ndi zwone zwine nda vha na vhudugambilu khazwo. **V**

## Vhalwadze na vhone vha na pfanelo

**VHATHU VHANE** vha vhona uri vho ḡetshedzwa ndondolo i si yavhuḡi kha tshumelo ya ndondolamutakalo ya nnyi na nnyi vha na pfanelo ya u vhiḡa mbilaelo.

### Silusapho Nyanda

**M**usi Thafamuhwe u ḡwedzi wa Pfanelo dza Vhatu, *Vuk'uzenzele* i sedza kha pfanelo dza vhalwadze vha re kha tshimiswa tsha zwa mutakalo.

Ndondolamutakalo ndi pfanelo ya vhatu ya mutheo ine ya tea u waniwa nga vhatu vhoḡe vha Afrika Tshipembe.

Hezwi zwo tshumela muhasho wa Mutakalo u ita Tshata ya Vhalwadze.

Tshata iyi i amba uri muḡwe na muḡwe u na pfanelo ya ndondolamutakalo, hu sa sedzwi uri vha a kona u bade- la dzilafho.

Tshata i vhalea nga u rali: "Dzilafho na mbuyedzedzo zwi tea u divhadzwa mu-



lwadze u itela uri mulwadze a kone u pfesesa dzilafho iḡo kana mbuyedzedzo na ma- siandaitwa a hone.

Arali mulwadze a pfa uri ha ngo farea zwavhuḡi kana pfanelo dzavho dzo kandekanywa, vha na pfanelo ya u ita uri vha pfiwe.

Vhalwadze vha shumisa- ho zwibadela zwa nnyi na nnyi zwa KwaZulu-Natal

vha nga swikisa mbilaelo thwii kha vhaambeli vha- koni (PRO) vhe vha vhwewa kha tshumelo dza mutakalo vunduni.

MEC wa zwa Mutakalo wa KwaZulu Natal Dokotela Vho Sibongiseni Dhlomo vho amba uri: "Zwa zwino, ri na zwibadela zwa nnyi na nnyi zwi fhiraho 80 kha vundu ḡashu na Vhaambeli Vhako-

nanyi vha 80, na senthara dza mutakalo dza vhadzulapo dza henefha kha 10, iḡwe na iḡwe i na muambeli mukonanyi wayo". Vho amba uri kha miḡwaha yoḡe weki- shopho dzo itwa u maḡa- fhadza dziPRO uri vha vhe mbonalo ya zwiimiswa zwa mutakalo zwa nnyi na nnyi vunduni.

Vhalwadze vha songo fusheaho vha nga vhiḡa mbilaelo dzavho kha *Ombudsman* wa zwa Mutakalo.

Vho Ricardo Makhanya vha ofisi ya *ombudsman* vho ḡalutshedza uri vha toḡisisa nga ha mbilaelo dza vha- lwadze vha ḡea muvhigo mu- rahu kha mulandu muḡwe na muḡwe.

Vho amba uri vhalwadze vha tea u thoma vha swikisa mbilaelo kha tshimiswa tsha mutakalo, ndi hune arali vha songo farea zwavhuḡi nga murahu ha zwezwo, vha nga kwamana na ofisi ya *ombudsman*. **V**

### Pfanelo ya tshirunzi tshavho

Mulwadze muḡwe na muḡwe u na pfanelo ya:

- Vhupo ho tsireledzeaho na hu re na mutakalo
- U dzhenela kha u dzhia tsho
- Tswikelo kha ndondolamutakalo
- Ngivho ya mutakalo wau
- Tshikimu tsha dzilafho/ ndindakhombo
- Khetho ya tshumelo dza mutakalo
- U lafiwa nga muḡetshedza ndondolamutakalo o bulwaho
- Tshiphiri na tshidzumbo
- Thendelano ngivhadzwa
- U hana dzilafho
- U wana muhumbulo wa muḡwe dokotela
- Ndondolo i bvelaho phanḡa
- Mbilaelo nga ha tshumelo dza mutakalo.

Arali vha tshi toḡa u vhiḡa mbilaelo kha *Ombudsman* wa zwa Mutakalo, kha vha foinele nomboro ya mahala 080 911 6472 vha dovhe hafhu vha rumele fekisi kha: 086 560 4157 kana vha imeiji kha: [complaints@ohsc.org.za](mailto:complaints@ohsc.org.za)